





**AM****PM**

## Grau de Perill 2 - Moderat

AM



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en dimarts, 9 d'Abriu de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**




Lliscament de neu



freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**

PM



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en dimarts, 9 d'Abriu de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments.

Dempús d'ua net serena, ath maitin predominen en generau condicions de lauegi favorables. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament ath grad 2 (moderat). Açò se da especialment enes sectors damb fòrça nhèu en limit damb Benasc e en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars. Aguestes pòden progressivament desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères extrèmes e pòc freqüentades e en altitud. Aguestes darreres son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

### Mantell de neu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn en totes es orientacions ua

progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit en fòrça endrets. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères en còtes baishes e mejanes.

En particular enes pales fòrça arribentes e pòc freqüentades ombrères: Encara en altitud, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles isolades.

Es excursions de montanha an de començar e acabar d'ora.

## Tendència

Damb era umidificacion, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.